



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**SENIOR PHASE**

**KEREITI YA 9**

**PUDUNGWANA 2012**

**SESOTHO BUKA YA MOTHUTI**

**MATSHWAO: 100**

**NAKO: DIHORA TSE 2½**

---

Pampiri ena e na le maqephe a 10.

---

**DITAELO LE LESEDI HO MORUTWANA**

1. Pampiri ena e arotswe Dikarolo tse THARO.

KAROLO A – TEKO KUTLWISISO

KAROLO B – THUTAPUO LE TSHEBEDISO

KAROLO C – HO BALA LE HO BOHA

2. Bala ditaelo **TSOHLE ka hloko**.
3. Araba dipotso **TSOHLE**.
4. Qala karolo e **NNGWE** le **NNGWE LEQEPHENG** le **LETJHA**.
5. Seha mola qetelong ya karolo e nngwe le e nngwe.
6. Nomora dikarabo tsa hao jwalo feela ka dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
7. Tlola mola dipakeng tsa dikarabo tsa hao.
8. Ngola ka mongolo o makgethe mme o balehang.
9. Tsepamisa maikutlo haholo mopeletong le popong ya dipolelo tse nepahetseng.
10. Dipotso **TSOHLE** di arajwe ka Sesotho.

**KAROLO YA A: TEKO KUTLWISISO****POTSO 1**

Araba dipotso kaofela

**Bala seratswana se latelang o nto araba dipotso tse latelang.**

Nna le Tony re kopane tinareng ya letsatsi la tswalo la motswalle wa rona bosiuong bo batang ka Mmesa 2009 .Re ne re dutse re shebane lebenkeleng la dijo mme Tony o ne a imametse, a ikokobeditse jwalo ka monna. Ra kopana hape kgwedding yona eo lenyalong la motswala wa ka. Ke mona moo re ileng ra fanana dinomoro mme ke ka moo ho qadileng ka teng.

**KOPO YA LENYALO**

Ka mora ho qoqa dibeke tse mmalwa, re ile ra ya tinareng. Ra ba le nako e monate mme ra bua ka tsohle. Yaba o ntjwetsa hore o tla nketsa mosadi wa hae ka letsatsi le leng le hore re tla ba le bana. Ke ne ke maketse feela ke thabile batswadi ba ka ba mo ratile ho tloha qalong yaba re rera ho aha bokamoso mmoho. Tony ke motho ya ratang setso, jwale o batlile ho kopa mohope wa metsi ho ntate waka pele – mme moo re tswang ka bobedi (Congo) Tony o ne a tlameha ho itlhahisa le baholo ba hae. Le ha a sa ka a otlala ka lengwele fatshe, motsotso o mong le o mong o ne o ikgethile mme o thabisa.

**THERO YA LETSATSİ LE LEHOLO**

Ka Tshitwe 2009 mme wa hae o ile a tloha Congo mme ra qala ho rera manyalo ka bobedi (La setso le le lesweu)-ho re nkile selemo. Ka Mmesa 2011 re ile ra ba le lenyalo la setso mme lelapa la bo Tony le ile la tloha Congo ho tla moketeng. E ne e le letsatsi le ikgethileng ho rona. Hobane lenyalo la setso le etseditswe Afrika Borwa, re sitilwe ho etsa meetlo e meng e dulang e etsuwa. Dimpho tse neng di tlameha ho fanwa e ne e le tse kang matlowa, palm oil le jwala ba Sesotho feela tjehelete e ile ya sebediswa hobane lelapa la habo Tony le sa kgone ho thotha dimpho ho tswela kantle ho Afrika Borwa.

**[E qotsitswe le ho hlophiswa ho tswa makasining ya Bona Phupu 2012.]**

**DIPOTSO**

- 1.1 Ke mang ya re qoqela ka lenyalo la hae le Tony? (1)
- 1.2 Tony le mofumahadi wa hae ba kopane hokae lekgetlo la pele? (1)
- 1.3 Hothwe Tony o ne a imametse a ikokobeditse. E be ho bohlokwa ho ba jwalo? hobaneng? (2)
- 1.4 Ba ile ba qala ho nehana dinomoro hokae? (2)
- 1.5 Tony le Sarah ba ile ba ya tinareng. Tinareng ke moo ho etsuwang eng? (2)
- 1.6 Ho ya ka maikutlo a hao e be ke ntho ya bohlokwa ho kopana le ho tsebana pele batho ba nyalana? Hobaneng? (2)
- 1.7 Sarah o re ba ile ba rera ho aha bokamoso mmoho. Ka mantswa a hao hlalosa se bolelwang. (2)
- 1.8 Ke eng e neng e ratwa ke Tony? (1)
- 1.9 Hlalosa: ho kopa mohope wa metsi. (2)
- 1.10 Tony le Sarah ba ne ba tswa kae? (1)
- 1.11 Hothwe bana ba babedi ba ile ba rera mefuta e mmedi ya lenyalo; ke efe? (2)
- 1.12 A ko bontshe phapang pakeng tsa mefuta e mmedi ya lenyalo. (2)
- 1.13 A ko bolele dimpho tse tharo tseo ba ileng ba difuwa lenyalong la setso. (3)
- 1.14 Ke lefe lebaka le entseng hore ho sebediswe tjhelete bakeng sa dimpho? (2)

**[25]****MATSHWAO KAROLO YA A: 25**

**KAROLO YA B: THUTA PUO LE TSHEBEDISO YA PUO****POTSO 2 (a)**

- 2.1 Seratswaneng sa pele qolla lehlalosi la sebaka. (1)
- 2.2 Sebedisa lehlalosi leo o le qollotseng ka hodimo polelong eo o iqapetseng yona. (1)
- 2.3 Sebedisa lebitso ka leng dipolelong ho hlahisa meelelo e mmedi e fapaneng.
- 2.3.1 Thaba (2)
- 2.3.2 Tshela (2)
- 2.3.3 Beka (2)
- 2.3.4 Nama (2)
- 2.4 Ngola maemedi bakeng sa mabitso a latelang.
- 2.4.1 Tony (1)
- 2.4.2 Lenyalo (1)
- 2.4.3 Setso (1)
- 2.4.4 Batswadi (1)
- 2.4.5 Lebenkele (1)
- 2.5 Polelo ena e latelang e lekgatheng lefe? Nna le Tony re kopane Tinareng. (1)
- 2.6 Ngola lebitso le kgethang lenyalo ka mmala. (1)
- 2.7 Hlalosa lebitso “moetlo”. (3)
- 2.8 Jwala ba Sesotho ke ntho ya bohlokwa ho mosotho ha a etsa moetlo. A ko bolele disebediswa tse 3 tse kopangwang ha ho etswa jwala bona. (3)
- 2.9 Bolela hore ke dikapuo dife tse sebedisitsweng dipolelong tse latelang.
- 2.9.1 Leshala le tswala molora. (1)
- 2.9.2 Sarah a se motle lekgale mohla lenyalo. (1)
- 2.9.3 Mohla lenyalo la Sarah le Tony batho bane ba lekana le dinaledi. (1)
- 2.9.4 Lenyalong leo la bona jwala bo ne bo le bongata batho ba itjelletse. (1)
- 2.9.5 Dineo o motle ba tshomong. (1)
- 2.10 Hlalosa se bolwelwang ke dikapolelo tse latelang.
- 2.10.1 Ho ja masapo a hlooho (1)
- 2.10.2 Ho tsohela motho matla. (1)

**POTSO 2 (b)**

2.1 Tlatseletsa dikgeo tse latelang:

2.1.1 Ngwana wa Malome ke\_\_\_\_\_ (1)

2.1.2 Tshimo e sa jalwang letho e bitswa\_\_\_\_\_ (1)

2.1.3 Ngwana wa pele lapeng ke\_\_\_\_\_ (1)

2.1.4 Lebese la kgomo e sa tswa tswala ke\_\_\_\_\_ (1)

2.1.5 Mokotla wa letlalo o tshelang lebese ke\_\_\_\_\_ (1)

**[5]**

**MATSHWAO KAROLO YA B: 35**

KAROLO C: HO BALA LE HO BOHA

POTSO 3

**Pharmaton<sup>®</sup> Kiddi**

**Does your child's multivitamin contain the essential amino acid lysine?**

**Pharmaton<sup>®</sup> Kiddi<sup>®</sup> – contains vitamins, minerals and the essential amino acid lysine**

**Supports:**

- Strong bones
- Healthy growth of hair & teeth
- Mental & physical well-being
- Once-daily dose

*Pleasant tasting*

With its delicious orange flavour, **Pharmaton<sup>®</sup> Kiddi<sup>®</sup>** is a nutritional supplement containing important vitamins, minerals and **the essential amino acid lysine** to assist in your child's developmental stages.

**The specific combination of lysine, calcium and vitamin D, helps with healthy growth of hair as well as the formation of strong bones and teeth.**

**TAKE PHARMATON<sup>®</sup> FOR BODY & MIND.**

Available in 100 ml syrup and 30 chewable tablets at leading pharmacies and retail stores nationwide.

PHARMATON<sup>®</sup> KIDDI SYRUP. Each 5 ml contains Lysine 100 mg; Calcium 43.35 mg; Vitamin D<sub>3</sub> 133.35 IU; Vitamin E 5 mg; Vitamin B<sub>1</sub> 1 mg; Vitamin B<sub>2</sub> 1.15 mg; Nicotinamide 6.65 mg; Vitamin B<sub>6</sub> 2 mg; Dextranthenol 3.35 mg  
PHARMATON<sup>®</sup> KIDDI CHEWABLE tablets. Each chewable tablet contains: Lysine hydrochloride 50 mg; Beta-carotene 0.514 mg; Vitamin A 715 IU; Vitamin B<sub>1</sub> 0.5 mg; Vitamin B<sub>2</sub> 0.55 mg; Vitamin B<sub>6</sub> 0.55 mg; Vitamin B<sub>12</sub> 0.6 µg; Vitamin C 22 mg; Vitamin D<sub>3</sub> 150 IU; Vitamin E 5.22 mg; Folic acid 50 µg; Biotin 15 µg; Nicotinamide 6 mg; Copper 0.3 mg; Calcium 65 mg; Iron 2.5 mg; Zinc 2.5 mg; Magnesium 12.5 mg. For full information please refer to the package leaflet.  
Applicant details: Inelheim Pharmaceuticals (Pvt) Ltd, 407 Pine Ave, Randburg. Tel: +27 (0)11 348 2400. Fax: +27 (0)11 348 2634. Cov. Reg. No. 1966/00619/07. B1 Ref. No. 167/2011 (Nov 11).

Boehringer Ingelheim since 18

- Masapa a tiileng
- Moriri o motle le meno a thata
- Kelello e tjhatsi le mmele o shahlileng
- E nowa hangwe fela ka letsatsi e monate nate

Tatso e monate ya lamunu.  
E na le dihaha mmela tsa bohlokwa tse kang divitamini di minerale amino acid ya lysine. Ho thusetsa kgolong ya ngwana

**E na le tatso e monate!**

**[E qotsitswe le ho hlophiswa ho tswa makasining ya Bona Hlakola 2012]**

**Dipotso**

- 3.1 Setshwantsho se ka hodima se bapatsa eng? (1)
- 3.2 Papatso ee e etseditswe bo mang? (2)
- 3.3 Ke dihaha mmele dife tse hlahellang dihlahisweng tsa Pharmaton, bolela tse tharo. (3)
- 3.4 Bolela dintho tse tharo tse etswang ke moriana ona baneng. (3)
- 3.5 Tatso ya tsona e jwang? (1)
- 3.6 O nowa ha kae ka letsatsi? (1)
- 3.7 Dihlahiswa tse tsa Pharmaton di fumaneha ka mefuta efe e mmedi. (2)
- 3.8 Dipidisi tsona di etsuwa jwang? Kgetha e le nngwe ho tse latelang:
- 3.8.1 Di a momonwa
- 3.8.2 Hlafunwa (1)
- 3.9 Dihlahiswa di entswe ka tholwana efe? (1)
- 3.10 Moriana o fumaneha ka di militara tse kae? (1)
- 3.11 Dipidisi tsona di kae ka hare? (1)
- 3.12 A ko ngole mela e meraro o re fe maikutlo a hao ka sehlahiswa sena sa Pharmaton. (3)

**[20]**



POTSO 4

MARIKANA

How I see it | Daniel Mothowagae

HEY JACOB, DID YOU KNOW THAT THE BEST NAMES START WITH J - BUT NOT YOU... NAMES LIKE JEHOVAH. WHEN HE WANTED TO CHOOSE THE FATHER OF HIS PEOPLE, HE CHOSE JACOB... NOT YOU. TO BLESS JACOB'S CHILDREN HE BLESSED JOSEPH. TO LEAD HIS PEOPLE HE CHOSE JOSHUA... ...AND WE HAVE YOU RUNNING THE COUNTRY? I'M NEXT!



Hei! Jacob oa tseba mabitso a tswetseng pele a qala ka J empa e seng wena. Mabitso a jwalo ka Jehovah. Ha ane a batla ho kgetha ntata bana ba hae o ile a kgetha Jacob empa eseng wena. Ho hlonolofatsa bana ba Jakob o ile a kgetha Jacob.

[E gotsitswe lesedinyaneng la City Press Loetse 2012]

**Dipotso**

- 4.1 Shebisisa khathunu mme o fane ka mabitso a mabedi a batho ba buisanang. (2)
- 4.2 Batho ba, ba sebedisa eng ho buisana? (1)
- 4.3 Ho ya ka khathunu ena batho ba babedi ba shebahala ba qoqa ha monate ba thabile na? Hobaneng? (3)
- 4.4 Hlalosa hore matshwao a mabedi a ngotsweng pela "HUH" a sebediswa ha ho etsahala eng? (2)
- 4.5 Malema o tsebisahala ka boitshwaro bo seng botle, ke sefe se bontshang boitshwaro bo. (2)
- 4.6 Dikgweding tse fetileng lebitso Marikana le ile la utlwahala haholo diyalemoyeng le masedinyaneng. Ka mela e sa feteng leshome a ko re qoqele ka seo se neng se etsahala morafong ona. (10)

**[20]****MATSHWAO KAROLO YA C: 40****MATSHWAO KAOFELA: 100**